

**PIVARA TUZLA D.D. TUZLA**

**NEZAVISNO REVIZORSKO MIŠLJENJE**

I

**FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI**

**ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA**

**31. DECEMBRA 2014.**

## **Sadržaj**

---

	<b><i>Stranica</i></b>
Odgovornost za finansijske izvještaje	1
Izvještaj nezavisnog revizora	2
Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti	4
Izvještaj o finansijskom položaju	5
Izvještaj o promjenama na kapitalu	6
Izvještaj o novčanim tokovima	7
Napomene uz finansijske izvještaje	8 - 30

## **ODGOVORNOST ZA FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**

---

Uprava Društva je odgovorna da se za svaku finansijsku godinu pripreme finansijski izvještaji u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) koje je objavio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde, koji pružaju istinit i fer pregled stanja u Pivari Tuzla d.d. (u dalnjem tekstu 'Društvo'), kao i njegove rezultate poslovanja za navedeno razdoblje.

Nakon provedbe odgovarajućeg istraživanja, Uprava opravdano očekuje da će Društvo u dogledno vrijeme raspolagati odgovarajućim resursima, te stoga i dalje usvaja načelo vremenske neograničenosti poslovanja pri sastavljanju finansijskih izvještaja.

Odgovornosti Uprave pri izradi finansijskih izvještaja obuhvataju slijedeće:

- odabir i dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika;
- davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena;
- postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavu i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u finansijskim izvještajima; i
- sastavljanje finansijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, osim ako pretpostavka da će Društvo nastaviti poslovanje nije primjerena.

Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom tačnošću prikazuju finansijski položaj Društva. Također, Uprava je dužna pobrinuti se da finansijski izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Federacije Bosne i Hercegovine. Pored toga, Uprava je odgovorna za čuvanje imovine Društva, te za poduzimanje opravdanih koraka za sprječavanje i otkrivanje prevare i drugih nepravilnosti.

Za i u ime Uprave

Fahrudin Salihović

Pivara Tuzla d.d.  
Maršala Tita 163  
75000 Tuzla  
Bosna i Hercegovina

11. februar 2015. godine

Baker Tilly Re Opinion d.o.o.  
Grbavička 4  
71000 Sarajevo  
Bosna i Hercegovina

**T:** +387 (0) 33 552 150  
**F:** +387 (0) 33 552 152

[info@bakertillyreopinion.ba](mailto:info@bakertillyreopinion.ba)  
[www.bakertillyreopinion.ba](http://www.bakertillyreopinion.ba)

## Izvještaj nezavisnog revizora

### Vlasnicima Pivare Tuzla d.d. Tuzla

Obavili smo reviziju finansijskih izvještaja Pivare Tuzla d.d. Tuzla (u dalnjem tekstu: "Društvo") prikazanih na stranicama od 4. do 30., koji se sastoje od izvještaja o finansijskom položaju na dan 31. decembra 2014. godine, izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaja o novčanim tokovima i izvještaja o promjenama na vlasničkom kapitalu za godinu koja je tada završila, te sažetog prikaza značajnih računovodstvenih politika i drugih napomena.

#### *Odgovornost Uprave za finansijske izvještaje*

Uprava je odgovorna za pripremanje i fer prezentiranje priloženih finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. Odgovornosti Uprave obuhvataju slijedeće: dizajniranje, uspostavljanje i održavanje sistema internih kontrola vezanih za pripremanje i fer prezentiranje finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogreške, bilo zbog prevare ili grešaka; odabir i dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika; te davanje razboritih računovodstvenih procjena u datim uvjetima.

#### *Odgovornost Revizora*

Naša je odgovornost izraziti nezavisno mišljenje o priloženim finansijskim izvještajima na temelju naše revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima. Navedeni standardi zahtijevaju da reviziju planiramo i obavimo na način da dobijemo razumno uvjerenje da finansijski izvještaji ne sadrže materijalno značajne pogreške.

Revizija uključuje provjeru dokaza pomoću testiranja, koji potkrepljuju iznose i druge informacije objavljene u finansijskim izvještajima. Odabir procedura zavisi od prosudbi Revizora, uključujući ocjenu rizika da finansijski izvještaji sadrže materijalno značajne pogreške, bilo zbog prevare ili grešaka. Za potrebe ocjene rizika, Revizor vrši procjenu internih kontrola vezanih za pripremanje i fer prezentiranje finansijskih izvještaja, u svrhu određivanja revizorskih procedura u datim uvjetima, ali ne u svrhu davanja mišljenja u pogledu funkcionalnosti internih kontrol Društva. Revizija također uključuje i procjenu primjenjenih računovodstvenih politika te ocjenu značajnih procjena Uprave, kao i ocjenu ukupnog prikaza finansijskih izvještaja.

Uvjereni smo da su revizijski dokazi koje smo prikupili dostatni i primjereni kao osnova za izražavanje našeg mišljenja.

#### *Mišljenje*

Po našem mišljenju, finansijski izvještaji prikazuju objektivno i realno u svim materijalno značajnim stawkama finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2014. godine, te rezultate njegovog poslovanja i promjene u novčanom toku za godinu koja je tada završila, u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

### **Naglašavanje činjenice**

Bez kvalifikovanja našeg mišljenja, skrećemo vam pažnju na Napomenu 3.9 uz finansijske izvještaje koja objašnjava da građevinski objekti i oprema su u minulim periodima revalorizovani upotrebotom zvaničnih koeficijenata revalorizacije zasnovanim na opštem indeksu rasta cijena industrijskih proizvoda, a u skladu sa ranijim propisima i Računovodstvenim standardima FBiH. Zbog toga što korišteni koeficijenti nisu povezani sa tržišnim vrijednostima ovih stalnih sredstava, nego predstavljaju samo usklađivanje prema inflaciji, isti nisu prikladan osnov za revalorizaciju stalnih sredstava prema Međunarodnom Računovodstvenom Standardu 16 "Nekretnine, postrojenja i oprema". S obzirom na navedeno, fer vrijednost stalnih sredstava na datum ovog izvještaja može odstupati od knjigovodstvene vrijednosti istih.

Ovi finansijski izvještaji pripremljeni su pod pretpostavkom da će Društvo biti sposobno podmirivati dospjele obaveze i neograničeno posloвати te realizirati potraživanja i podmirivati obaveze u normalnom toku poslovanja. Društvo kontinuirano bilježi gubitke iz poslovanja, pad kvalitetne aktive, porast kratkoročnih obaveza te su postojala značajna kašnjenja u izmirivanju dospjelih obaveza prema finansijskim institucijama. Navedena situacija odražava povećan rizik likvidnosti. U cilju prevazilaženja naprijed navedenih poteškoća Društvo je poduzelo aktivnosti oko reprogramiranja obaveza kao što je opisano u Napomenama 24 i 25, unapređenja poslovnih procesa kao što je opisano u Napomeni 14, uvođenja novih proizvoda te restrukturiranje imovine. Pozitivni efekti navedenih mjera na operativne aktivnosti Društva očekuju se tokom naredne godine, te je Uprava usvojila načelo vremenske neograničenosti poslovanja pri sastavljanju finansijskih izvještaja.

Ako izostane uspjeh mjera koje poduzima Uprava, sposobnost Društva da nastavi posloвати u doglednoj budućnosti će postati neizvjesna. U tom slučaju godišnje finansijske izvještaje treba sastaviti pod pretpostavkom prestanka poslovanja, što će uticati na procjenu vrijednosti imovine, te klasifikaciju imovine i obaveza u iznosima koje trenutno nije moguće utvrditi.

**Baker Tilly Re Opinion d.o.o.**

Nihad Fejzić, direktor i ovlašteni revizor



Sanita Delić, ovlašteni revizor

Sarajevo, 11. februar 2015. godine

**PIVARA TUZLA D.D TUZLA**  
**IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI**  
**ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2014.**

---

	Napomena	2014. KM 000	2013. KM 000
Prihodi	5	20.324	19.006
Troškovi prodatih proizvoda	6	(13.309)	(12.929)
Troškovi prodate robe	-	(496)	(532)
<b>Bruto dobit</b>		<b>6.519</b>	<b>5.545</b>
Ostali prihodi	7	202	217
Opšti i administrativni troškovi	8	(5.645)	(5.531)
Ostali rashodi	9	(641)	(558)
<b>Dobit/(Gubitak) iz redovnog poslovanja</b>		<b>435</b>	<b>(327)</b>
Finansijski rashodi	10	(1.556)	(1.780)
<b>Gubitak prije oporezivanja</b>		<b>(1.556)</b>	<b>(2.107)</b>
Porez na dobit	11	-	-
<b>Gubitak nakon oporezivanja</b>		<b>(1.121)</b>	<b>(2.107)</b>
(Gubitak) po dionicima	12	<b>(0,80)</b>	<b>(1,50)</b>

**Napomene na stranicama od 8 do 30 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.**

**PIVARA TUZLA D.D. TUZLA**  
**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU**  
**NA DAN 31. DECEMBRA 2014. GODINE**

	31.12.2014.	31.12.2013.
	Napomena	KM 000
<b>AKTIVA</b>		
<i>Dugoročna imovina</i>		
Nekretnine, postrojenja i oprema	13	25.871
Nematerijalna imovina	14	466
Potraživanja po dugoročnim kreditima	15	52
Ulaganja	16	7
<i>Ukupno dugoročna imovina</i>		<i>26.396</i>
<i>Ukupno dugoročna imovina</i>		<i>28.018</i>
<i>Kratkoročna imovina</i>		
Potraživanja po kratkoročnim kreditima	17	388
Zalihe	18	3.760
Potraživanja od kupaca	19	1.752
Potraživanja za date avanse	20	259
Ostala potraživanja	21	67
Novac u banci i u blagajni	22	94
<i>Ukupno kratkoročna imovina</i>		<i>6.320</i>
<i>Ukupno kratkoročna imovina</i>		<i>5.868</i>
<b>UKUPNA AKTIVA</b>		<b>32.716</b>
<b>PASIVA</b>		
<i>Kapital i rezerve</i>		
Dionički kapital	23	14.634
Zakonske rezerve		12
Akumulirani gubitak	(11.053)	(9.932)
<i>Ukupno kapital i rezerve</i>		<i>3.593</i>
<i>Ukupno kapital i rezerve</i>		<i>4.714</i>
<i>Dugoročne obaveze</i>		
Obaveze za dugoročne kredite	24	9.802
Obaveze po dugoročnom finansijskom najmu	25	13.443
<i>Ukupno dugoročne obaveze</i>		<i>23.245</i>
<i>Ukupno dugoročne obaveze</i>		<i>17.423</i>
<i>Kratkoročne obaveze</i>		
Tekuće dospjeće dugoročnih obaveza po osnovu finansijskog najma	25	-
Obaveze prema dobavljačima	26	2.560
Obaveze po kratkoročnim kreditima	27	2.108
Obaveze za primljene avanse	28	116
Ostale obaveze	29	1.094
<i>Ukupno kratkoročne obaveze</i>		<i>5.878</i>
<i>Ukupno kratkoročne obaveze</i>		<i>11.749</i>
<b>UKUPNO PASIVA</b>		<b>32.716</b>
<b>32.716</b>		<b>33.886</b>

**Napomene na stranicama od 8 do 30 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.**

Potpisao za i u ime Društva dana 11. februara 2015. godine:

Fahrudin Salihović

Direktor

**PIVARA TUZLA D.D. TUZLA**  
**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU**  
**ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2014.**

---

	Dionički kapital KM 000	Zakonske rezerve KM 000	Akumulirani gubitak KM 000	Ukupno KM 000
<b>Stanje 31. decembra 2012.</b>	<b>14.634</b>	<b>12</b>	<b>(7.825)</b>	<b>6.821</b>
Gubitak za godinu	-	-	(2.107)	(2.107)
<b>Stanje 31. decembra 2013.</b>	<b>14.634</b>	<b>12</b>	<b>(9.932)</b>	<b>4.714</b>
Gubitak za godinu	-	-	(1.121)	(1.121)
<b>Stanje 31. decembra 2014.</b>	<b>14.634</b>	<b>12</b>	<b>(11.053)</b>	<b>3.593</b>

Napomene na stranicama od 8 do 30 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

**PIVARA TUZLA D.D. TUZLA**  
**IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA**  
**ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2013.**

---

	2014. KM 000	2013. KM 000
<b>Poslovne aktivnosti</b>		
Gubitak tekuće godine	(1.121)	(2.107)
<i>Usklađenje za:</i>		
Amortizacija	2.770	2.875
Dobici od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	(1)	-
Rashodi po osnovu kamata	1.556	1.780
Gubici od umanjenja potraživanja	4	6
Otpis obaveza za kamate	(86)	-
<i>Usklađenje za promjene u operativnoj imovini i obvezama:</i>		
Smanjenje/(Povećanje) vrijednosti zaliha	494	(207)
Povećanje potraživanja od kupaca	(353)	(65)
(Povećanje)/Smanjenje potraživanja za date avanse	(217)	8
(Povećanje) ostalih kratkoročnih potraživanja	(4)	(7)
(Smanjenje) obaveza prema dobavljačima	(1.122)	(291)
Povećanje/(Smanjenje) obaveza za primljene avanse	22	(19)
(Smanjenje)/Povećanje ostalih kratkoročnih obaveza	(1.257)	75
<b>Novac ostvaren iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>685</b>	<b>2.048</b>
<b>Ulagateljske aktivnosti</b>		
Nabavka nekretnina, postrojenja i opreme	(716)	(325)
Nabavka nematerijalne imovine	(438)	-
Primici od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	3	-
Povećanje kratkoročnih kredita	(359)	-
Naplata datih dugoročnih kredita	4	7
<b>Novac korišten u ulagateljskim aktivnostima</b>	<b>(1.506)</b>	<b>(318)</b>
<b>Finansijske aktivnosti</b>		
Plaćene kamate	(1.556)	(1.486)
Povećanje obaveza po kreditima od banaka	2.290	471
Povećanje/(Smanjenje) obaveza po finansijskom najmu	104	(657)
<b>Novac iz/(korišten u) finansijskim aktivnostima</b>	<b>838</b>	<b>(1.672)</b>
<b>Neto povećanje novca i novčanih ekvivalenta</b>	<b>17</b>	<b>58</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku godine</b>	<b>77</b>	<b>19</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju godine</b>	<b>94</b>	<b>77</b>

Napomene na stranicama od 8 do 30 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

**PIVARA TUZLA D.D. TUZLA  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE  
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2014.**

---

**1. OPŠTI PODACI**

Pivara Tuzla d.d. ("Društvo") je dioničko društvo osnovano u Federaciji Bosne i Hercegovine sa adresom Maršala Tita br. 163, 75 000 Tuzla. Društvo je osnovano i registrovano na osnovu rješenja Kantonalnog suda u Tuzli broj U/I-797/91 od 30. aprila 1991. godine. Osnovna djelatnost Društva je proizvodnja piva, slada i bezalkoholnih pića, trgovina na malo i veliko, prijevoz dobara i obavljanje usluga.

Na dan 31. decembra 2013. godine Društvo je zapošljavalo 232 radnika (2013. - 214).

**Tijela Društva**

Fahrudin Salihović	Direktor od 6. juna 2014. godine
Zlatan Pejić	Direktor do 6. juna 2014. godine

*Nadzorni odbor:*

Ljiljana Pašić	Predsjednik
Izet Džanović	član
Dževad Kadribašić	član

*Odbor za reviziju:*

Karačić Neđad	Predsjednik od 23. juna 2014. godine
Hodžić Mithat	član od 23. juna 2014. godine
Karić Tarik	član od 23. juna 2014. godine
Adnan Šehić	Predsjednik do 23. juna 2014. godine
Enisa Granulo	član do 23. juna 2014. godine
Madera Begluk	član do 23. juna 2014. godine

**PIVARA TUZLA D.D. TUZLA**  
**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2014.**

---

**2. USVAJANJE NOVIH I IZMJENJENIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA**

**2.1 Standardi i tumačenja na snazi u tekućem periodu**

Na dan izdavanja ovih finansijskih izvještaja sljedeći Standardi i Tumačenja su efektivni za tekući period (na snazi za periode koji počinju 1. januara 2014. godine ili nakon toga):

MSFI 2	Plaćanja po osnovu dionica (godišnja poboljšanja: definicija uslova za ostvarivanje prava - na snazi od 1. jula 2014. godine)
MSFI 3	Poslovna spajanja (godišnja poboljšanja: računovodstvo za potencijalne naknade – na snazi od 1. jula 2014. godine)
MSFI 3	Poslovna spajanja (godišnja poboljšanja: izuzeci za zajednička ulaganja - na snazi od 1. jula 2014. godine)
MSFI 8	Poslovni segmenti (godišnja poboljšanja: objedinjavanje segmenata i usklađenje imovine po segmentima - na snazi od 1. jula 2014. godine)
MSFI 10	Konsolidirani finansijski izvještaji (na snazi od 1. januara 2014. godine)
MSFI 12	Prezentacija učešća u drugim subjektima (na snazi od 1. januara 2014. godine)
MSFI 13	Mjerenje fer vrijednosti (godišnja poboljšanja: okvir za izuzeće portfolija - na snazi od 1. jula 2014. godine)
MRS 16	Nekretnine, postrojenja i oprema (proporcionalno korigovanje akumulirane amortizacije kod revalorizacije – na snazi od 1. jula 2014. godine)
MRS 19	Primanja zaposlenih (objašnjenje zahtjeva koji se odnose na to kako doprinosi zaposlenih i trećih lica koji su povezani sa uslugama treba pripisati periodu službe pružanja usluge – na snazi od 1. jula 2014. godine)
MRS 24	Objavljivanje povezanih strana (godišnja poboljšanja: upravljački subjekti – na snazi od 1. jula 2014. godine)
MRS 27	Odvjeni finansijski izvještaji (na snazi od 1. januara 2014. godine)
MRS 32	Finansijski instrumenti – prezentacija (prebijanje finansijske imovine i finansijskih obaveza – na snazi od 1. januara 2014. godine)
MRS 36	Umanjenje vrijednosti sredstava (objavljivanje nadoknadive vrijednosti za nefinansijsku imovinu – na snazi od 1. januara 2014. godine)
MRS 38	Nematerijalna imovina (godišnja poboljšanja: proporcionalno korigovanje akumulirane amortizacije kod revalorizacije – na snazi od 1. jula 2014. godine)
MRS 39	Finansijski instrumenti: priznavanje i mjerenje (inovacije derivative - na snazi od 1. januara 2014. godine)
MRS 40	Ulagačke nekretnine (godišnja poboljšanja: međusobni odnosi između MSFI 3 i MRS 40 – na snazi od 1. jula 2014. godine)
IFRIC 21	Dažbine (na snazi od 1. januara 2014. godine)

**PIVARA TUZLA D.D. TUZLA**  
**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2014.**

---

**2. USVAJANJE NOVIH I IZMJENJENIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA (NASTAVAK)**

**2.2 Standardi i tumačenja koji su objavljeni i nisu još u upotrebi**

Na dan izdavanja ovih finansijskih izvještaja, sljedeći standardi i tumačenja standarda su objavljeni i nisu još u upotrebi:

MSFI 5	Dugoročna imovina namijenjena prodaji i obustavljeno poslovanje (godišnja poboljšanja: na snazi od 1. januara 2016. godine)
MSFI 7	Finansijski instrumenti – objavljivanje (godišnja poboljšanja: na snazi od 1. januara 2016. godine)
MSFI 9	Finansijski instrumenti (konačna verzija uključujući zahtjeve za klasifikaciju i vrednovanje, umanjenje vrijednosti i računovodstvo zaštite od rizika i prestanak priznavanja - na snazi od 1. januara 2018. godine)
MSFI 10	Konsolidirani finansijski izvještaji (prodaja i naknada imovine između ulagača i pridruženih lica ili joint venture - na snazi od 1. januara 2016. godine)
MSFI 10	Konsolidirani finansijski izvještaji (primjena izuzetaka pri konsolidaciji - na snazi od 1. januara 2016. godine)
MSFI 11	Zajednički poduhvati (računovodstvo akvizicija za udjele u zajedničkim operacijama - na snazi od 1. januara 2016. godine)
MSFI 12	Prezentacija učešća u drugim subjektima (primjena izuzetaka pri konsolidaciji - na snazi od 1. januara 2016. godine)
MSFI 14	Razgraničenja (na snazi od 1. januara 2016. godine)
MSFI 15	Prihodi od ugovora sa kupcima (na snazi od 1. januara 2017. godine)
MRS 1	Prezentacija finansijskih izvještaja (objavljivanje: izmjene i dopune – na snazi od 1. januara 2016. godine)
MRS 16	Nekretnine, postrojenja i oprema (objašnjenje prihvatljivih metoda amortizacije – na snazi od 1. januara 2016. godine)
MRS 16	Nekretnine, postrojenja i oprema (prenos osnovne biološke imovine u okvir MRS-a 16 – na snazi od 1. januara 2016. godine)
MRS 19	Primanja zaposlenih (godišnja poboljšanja – na snazi od 1. januara 2016. godine)
MRS 27	Odvojeni finansijski izvještaji (vraćanje u upotrebu „equity metode“ kao računovodstvene opcije za ulaganja u podružnice, joint ventures i pridružena lica u odvojenim finansijskim izvještajima - na snazi od 1. januara 2016. godine)
MRS 28	Ulaganja u pridružena pravna lica i zajednički poduhvati (prodaja i naknade imovine između ulagača i pridruženih lica ili joint venture - na snazi od 1. januara 2016. godine)
MRS 28	Ulaganja u pridružena pravna lica i zajednički poduhvati (primjena izuzetaka pri konsolidaciji - na snazi od 1. januara 2016. godine)
MRS 34	Finansijsko izvještavanja za periode tokom godine (godišnja poboljšanja – na snazi od 1. januara 2016. godine)
MRS 38	Nematerijalna imovina (objašnjenje prihvatljivih metoda amortizacije – na snazi od 1. januara 2016. godine)
MRS 41	Poljoprivreda (prenos osnovne biološke imovine u okvir MRS-a 16 – na snazi od 1. januara 2016. godine)

Društvo je izabralo da ne usvoji ove standarde, amandmane standardima i tumačenja unaprijed, prije njihovog datuma stupanja na snagu. Uprava Društva predviđa da usvajanje ovih standarda i tumačenja u budućim periodima neće značajno uticati na finansijske izvještaje Društva.

**PIVARA TUZLA D.D. TUZLA**  
**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2014.**

---

**3. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA**

**3.1 Izjava o usklađenosti**

Finansijski izvještaji su pripremljeni u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja ("MSFI") koje je objavio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde.

**3.2 Vremenska neograničenost poslovanja**

Finansijski izvještaji su sačinjeni pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja što podrazumijeva da će Društvo biti sposobno realizovati potraživanja i izmiriti obaveze u normalnom toku poslovanja.

**3.3 Osnov prezentiranja**

Finansijski izvještaji pripremljeni su po načelu historijskog troška, izuzev određenih finansijskih instrumenata koji su iskazani u revaloriziranim iznosima ili fer vrijednostima i revalorizacije zemljišta i zgrada. Historijski trošak se uglavnom temelji na fer vrijednosti naknade date u zamjenu za imovinu. Fer vrijednost je cijena koja bi se dobila za prodaju ili bi bila plaćena za prenos obaveza u redovnoj transakciji između učesnika na tržištu na datum mjerena, bez obzira na to da li je cijena direktno uočljiva ili procijenjena koristeći drugu tehniku procjene vrijednosti. U procjeni fer vrijednosti imovine i obaveza, Društvo uzima u obzir karakteristike imovine ili obaveza kada bi učesnici na tržištu uzeli u obzir ove karakteristike kod određivanja cijene imovine ili obaveza na datum mjerena. Fer vrijednost za mjerene i/ili za svrhu objavljivanja u ovim finansijskim izvještajima je određena na takvoj osnovi, osim za leasing transakcije koje su u djelokrugu MRS 17 i za mjerena koja imaju neke sličnosti u fer vrijednosti, ali nisu fer vrijednosti, kao što su neto utrživa vrijednost prema MRS 2 ili vrijednost u upotrebi prema MRS 36.

Osim toga, za potrebe finansijskog izvještavanja, pokazatelji fer vrijednosti su podijeljeni na nivoe 1, 2 ili 3 na temelju stepena do kojeg je vrednovanje fer vrijednosti moguće posmatrati i prema značaju vrednovanja fer vrijednosti u cijelosti, kako slijedi:

- Nivo 1 - ulazni podaci su kotirane cijene (nekorigovane) na aktivnim tržištima za identičnu imovinu ili obaveze kojima Društvo može pristupiti na datum mjerena; pokazatelji fer vrijednosti su izvedeni iz cijena koje kotiraju na aktivnim tržištima;
- Nivo 2 - ulazni podaci, osim onih kotiranih cijena koje su uključene u Nivo 1, koji su uočljivi za imovinu ili obaveze, bilo direktno ili indirektno;
- Nivo 3 - ulazni podaci su neuočljivi ulazni podaci za imovinu ili obaveze.

Finansijski izvještaji prezentirani su u konvertibilnim markama (KM), s obzirom da je to valuta u kojoj je iskazana većina poslovnih događaja u Društvu. Konvertibilna marka je fiksno vezana za euro (1 EUR = 1,95583 KM).

Sastavljanje finansijskih izvještaja u skladu sa MSFI zahtijeva od Uprave da daje procjene i izvodi pretpostavke koje utiču na iskazane iznose imovine i obaveza te objavu nepredviđene imovine i nepredviđenih obaveza na datum finansijskih izvještaja, kao i na iskazane prihode i rashode tokom izvještajnog perioda. Procjene se temelje na informacijama koje su bile dostupne na datum sastavljanja finansijskih izvještaja, te se stvarni iznosi mogu razlikovati od procijenjenih.

**PIVARA TUZLA D.D. TUZLA  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE  
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2014.**

---

**3. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)**

**3.4 Priznavanje prihoda**

Prihodi od prodaje proizvoda priznaju se nakon isporuke i prijenosa vlasništva. Prihodi od prodaje usluga priznaju se umanjeni za pripadajuće poreze i popuste nakon pružanja usluga.

Prihodi od kamata priznaju se po načelu načelu obračunatih kamata na temelju nepodmirene glavnice i po efektivnim kamatnim stopama koje su u primjeni.

**3.5 Troškovi posuđivanja**

Troškovi posuđivanja koji se mogu direktno pripisati sticanju, izgradnji ili izradi kvalificiranog sredstva, a to je sredstvo koje nužno zahtijeva značajno vrijeme kako bi bilo spremno za svoju namjeravanu upotrebu ili prodaju, uključuju se u trošak nabavke toga sredstva sve dok sredstvo većim dijelom ne bude spremno za namjeravanu upotrebu ili prodaju. Prihodi od ulaganja zarađeni privremenim ulaganjem namjenskih kreditnih sredstava do početka njihovog trošenja na kvalificirano sredstvo oduzimaju se od troškova posuđivanja koji su prihvatljivi za kapitalizaciju.

Svi drugi troškovi posuđivanja terete bilans uspjeha u razdoblju u kojem su nastali.

**3.6 Strane valute**

Poslovni događaji koji nisu u KM početno se knjiže preračunavanjem po važećem kursu na datum transakcije. Monetarna imovina i obaveze iskazani u stranim valutama ponovno se preračunavaju na datum bilansa stanja primjenom zvaničnog kursa Centralne banke Bosne i Hercegovine. Dobici i gubici nastali preračunavanjem uključuju se u neto dobit ili gubitak perioda.

**3.7 Troškovi penzionog i zdravstvenog osiguranja**

Uplate doprinosa za penzиона i zdravstveno osiguranje knjiže se kao trošak perioda. Društvo, u toku poslovanja, uplaćuje u ime svojih zaposlenih penziona i zdravstveno osiguranje, te poreze na i iz plate, koji se obračunavaju na bruto plate.

Društvo nema druge obaveze vezane za isplate penzija ili drugih beneficija, kako bivšim zaposlenim tako i aktivnim zaposlenim.

**PIVARA TUZLA D.D. TUZLA**  
**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2014.**

---

**3. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)**

**3.8 Oporezivanje**

Trošak poreza na dobit predstavlja zbirni iznos tekuće porezne obaveze i odgođenih poreza.

Tekuća porezna obaveza temelji se na oporezivoj dobiti za godinu. Oporeziva dobit razlikuje se od neto dobiti razdoblja iskazanoj u bilansu uspjeha jer ne uključuje stavke prihoda i rashoda koje su oporezive ili neoporezive u drugim godinama, kao i stavke koje nikada nisu oporezive ni odbitne. Tekuća porezna obaveza Društva izračunava se primjenom poreznih stopa koje su na snazi, odnosno važeće na datum bilansa stanja.

**3.9 Materijalna i nematerijalna imovina**

Nabavke materijalne imovine tokom godine evidentiraju se po nabavnoj vrijednosti. Nabavnu vrijednost čini fakturna vrijednost nabavljenе imovine uvećana za sve troškove nastale do njenog dovođenja u upotrebu. Kod izgradnje u vlastitoj režiji nabavnu vrijednost čini ukupno ulaganje u imovinu isključujući interne profite.

Građevinski objekti i oprema su u minulim periodima revalorizovani upotrebom zvaničnih koeficijenata revalorizacije zasnovanim na opštem indeksu rasta cijena industrijskih proizvoda, a u skladu sa ranijim propisima i Računovodstvenim standardima FBiH. Ovakvi koeficijenti su se primjenjivali na historijsku nabavnu vrijednost ili na kasniju revalorizovanu nabavnu vrijednost, te na akumuliranu amortizaciju. Zbog toga što korišteni koeficijenti nisu povezani sa tržišnim vrijednostima ovih stalnih sredstava, nego predstavljaju samo usklađivanje prema inflaciji, isti nisu prikladan osnov za revalorizaciju stalnih sredstava prema Međunarodnom računovodstvenom standardu 16 "Nekretnine, postrojenja i oprema". S obzirom na navedeno, fer vrijednost stalnih sredstava na datum ovog izvještaja može značajno odstupati od knjigovodstvene vrijednosti istih.

Trošak tekućeg i investicijskog održavanja prikazuje se u periodu na koji se odnosi. Rekonstrukcije i adaptacije kojima se povećava kapacitet, produžuje vijek upotrebe ili znatno poboljšava kvalitet, knjiže se kao povećanje vrijednosti materijalne imovine. Sadašnja vrijednost rashodovane, prodane ili na drugi način otuđene materijalne imovine iskazuje se u okviru ostalih troškova, a vrijednost postignuta prilikom prodaje knjiži se neposredno u korist ostalih prihoda.

Amortizacija se obračunava tako da se nabavna ili procijenjena vrijednost imovine, osim zemljišta i nekretnina, postrojenje i opreme u izgradnji, otpisuje tokom procijenjenog korisnog vijeka imovine primjenom linearne metode po sljedećim stopama:

Građevinski objekti	20 do 77 godina (1,3 – 5%)
Mašine i oprema	5 do 17 godina (6 – 20%)

Odvjeno stečena nematerijalna imovina određenog vijeka upotrebe se iskazuje po trošku nabave umanjenom za ispravku vrijednosti i akumulirane gubitke od umanjenja vrijednosti. Amortizacija se obračunava pravolinijski tokom procijenjenog vijeka upotrebe. Procijenjeni vijek upotrebe i metoda amortizacije se preispituju na kraju svakog izvještajnog perioda, pri čemu se učinci eventualnih promjena procjena obračunavaju prospektivno. Odvojeno stečena nematerijalna imovina neodređenog vijeka upotrebe se iskazuje po trošku nabave umanjenom za ispravku vrijednosti i akumulirane gubitke od umanjenja vrijednosti.

**3.10 Zalihe**

Zalihe se iskazuju po trošku ili neto vrijednosti koja se može realizirati, ovisno o tome što je niže. Trošak obuhvata direktni materijal i, ako je primjenjivo, direktnе troškove rada i sve režijske/indirektne troškove povezane s dovođenjem zaliha do njihove sadašnje lokacije i u sadašnje stanje. Trošak se utvrđuje primjenom metode prosječnog ponderisanog troška. Neto vrijednost koja se može realizovati predstavlja procijenjenu prodajnu cijenu umanjenu za sve procijenjene troškove dovršenja i troškove marketinga, prodaje i distribucije.

**PIVARA TUZLA D.D. TUZLA  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE  
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2014.**

---

**3. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)**

**3.11 Umanjenja**

Na svaki datum bilansa Društvo preispituje knjigovodstvene iznose svojih nekretnina, postrojenja i opreme da bi utvrdilo postoje li naznake da je došlo do gubitaka uslijed umanjenja vrijednosti navedene imovine. Ako postoje takve naznake, procjenjuje se nadoknadivi iznos sredstva da bi se mogao utvrditi eventualni gubitak nastao umanjenjem. Ako nije moguće procijeniti nadoknadivi iznos pojedinog sredstva, Društvo procjenjuje nadoknadivi iznos jedinice koja generira novac, a kojoj to sredstvo pripada.

Nadoknadiva vrijednost je neto prodajna cijena ili vrijednost u upotrebi, zavisno o tome koja je viša. Za potrebe procjene vrijednosti u upotrebi, procijenjeni budući novčani tokovi diskontiraju se do sadašnje vrijednosti primjenom diskontne stope prije oporezivanja koja odražava sadašnju tržišnu procjenu vremenske vrijednosti novca i rizike specifične za to sredstvo.

Ako je procijenjen nadoknadivi iznos sredstva (ili jedinice koja generira novac) manji od knjigovodstvenog iznosa, onda se knjigovodstveni iznos toga sredstva umanjuje do nadoknadivog iznosa. Gubici od umanjenja vrijednosti priznaju se odmah kao rashod, osim ako sredstvo nije zemljište ili zgrada koje se ne koristi kao investicijska nekretnina koja je iskazana po revaloriziranom iznosu, u kojem slučaju se gubitak od umanjenja iskazuje kao smanjenje vrijednosti nastalo revalorizacijom sredstva.

Kod naknadnog poništenja gubitka od umanjenja vrijednosti, knjigovodstveni iznos sredstva (jedinice koja generira novac) povećava se do revidiranog procijenjenog nadoknadivog iznosa toga sredstva, pri čemu veća knjigovodstvena vrijednost ne premašuje knjigovodstvenu vrijednost koja bi bila utvrđena da u prethodnim godinama nije bilo priznatih gubitaka na tom sredstvu (jedinici koja generira novac) uslijed umanjenja vrijednosti.

Poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti odmah se priznaje kao prihod, osim ako se predmetno sredstvo ne iskazuje po procijenjenoj vrijednosti, u kojem slučaju se poništenje gubitka od umanjenja vrijednosti iskazuje kao povećanje uslijed revalorizacije.

**3.12 Finansijska imovina**

Sva finansijska imovina se priznaje odnosno prestaje se priznavati na datum trgovanja kad je kupoprodaja finansijskog sredstva definisana ugovorenim datumom isporuke finansijskog sredstva u rokovima utvrđenima prema konvencijama na predmetnom tržištu i inicijalno je mjerena po fer vrijednosti, uključujući transakcijskih troškova, osim finansijske imovine klasifikovane po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, koja je inicijalno iskazana po fer vrijednosti.

Finansijska imovina je klasifikovana u sljedeće kategorije: finansijska imovina "po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha", finansijska imovina "raspoloživa za prodaju", "u posjedu do dospijeća" te "dati krediti i potraživanja". Klasifikacija zavisi o prirodi i svrsi finansijske imovine i određena je u trenutku inicijalnog priznavanja.

**Metoda efektivne kamatne stope**

Metoda efektivne kamatne stope je metoda izračuna amortizovanog troška finansijske imovine i raspoređivanja prihoda od kamata tokom određenog perioda. Efektivna kamatna stopa je kamatna stopa koja tačno diskonтуje buduća primanja kroz očekivani vijek trajanja finansijske imovine, ili gdje je to moguće, kraćeg perioda. Prihodi se priznaju na bazi efektivne kamate stope za dužničke instrumente, izuzev za one koji su iskazani po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.

**PIVARA TUZLA D.D. TUZLA  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE  
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2014.**

---

**3. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)**

**3.12 Finansijska imovina (Nastavak)**

Dati krediti i potraživanja

Potraživanja od kupaca, krediti i ostala potraživanja sa fiksnim ili odredivim plaćanjima koja ne kotiraju na aktivnom tržištu klasificuju se kao krediti i potraživanja. Krediti i potraživanja mjere se po amortizovanom trošku primjenom metode efektivne kamatne stope, umanjenom za procijenjeno umanjenje vrijednosti. Prihod od kamate se priznaje primjenom efektivne kamatne stope, osim u slučaju kratkoročnih potraživanja, gdje bi priznavanje prihoda bilo nematerijalno.

Umanjenja finansijske imovine

Finansijska imovina, osim imovine iskazane po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, je procijenjena za indikatore umanjenja na svaki datum bilansa stanja. Finansijska imovina je umanjena tamo gdje je dokazano da, kao rezultat jednog ili više događaja koji su se desili nakon početnog priznavanja finansijske imovine, procijenjeni budući novčani tokovi investicije su izmijenjeni.

Za dionice koje ne kotiraju na berzi a klasifikovane su kao raspoložive za prodaju, značajan ili produžen pad u fer vrijednosti vrijednosnog papira ispod njegovog troška smatra se objektivnim dokazom umanjenja.

Za svu ostalu finansijsku imovinu, uključujući otkupive vrijednosne papire klasifikovane kao raspoloživi za prodaju i potraživanja po finansijskom najmu, objektivan dokaz umanjenja može uključiti:

- značajne finansijske teškoće izdavaoca ili korisnika; ili
- propust ili delikvencija u otplati kamate ili glavnice; ili
- mogućnost da će dužnik pasti pod stečaj ili finansijsku reorganizaciju.

Za određene kategorije finansijske imovine, kao što su potraživanja od kupaca, sredstva za koja je procijenjeno da nisu umanjena pojedinačno se naknadno procjenjuju za umanjenje na kolektivnoj osnovi. Objektivan dokaz umanjenja portfolija potraživanja mogao bi uključiti prethodno iskustvo Društva u naplati, kašnjenje u naplati nakon perioda dospijeća, kao i promjene u nacionalnim ili lokalnim ekonomskim uslovima koji stoje u uzajamnoj vezi sa neizvršenjem potraživanja.

Za finansijsku imovinu iskazanu po amortizovanom trošku, iznos umanjenja je razlika između knjigovodstvene vrijednosti imovine i sadašnje vrijednosti procijenjenih budućih novčanih tokova, diskontovanih koristeći originalnu efektivnu kamatnu stopu finansijskog sredstva.

Knjigovodstvena vrijednost finansijske imovine je umanjena za gubitke umanjenja direktno za svu finansijsku imovinu osim za potraživanja gdje je knjigovodstvena vrijednost umanjena kroz upotrebu rezervacija za umanjenje vrijednosti. Kada nije moguće naplatiti potraživanja od kupaca, onda su ista otpisana na teret rezervacije za umanjenje vrijednosti. Naknadni povrat iznosa koji su prethodno otpisani se oprihoduje u korist rezervacije za umanjenje vrijednosti. Promjene u knjigovodstvenoj vrijednosti rezervacije za umanjenje vrijednosti evidentiraju se u bilansu uspjeha.

Prestanak priznavanja finansijske imovine

Društvo će prestati priznavati finansijsku imovinu samo kada ugovorna prava na novčane tokove od finansijske imovine isteknu; ili ako prenese finansijsku imovinu, pa samim tim i sve rizike i nagrade od vlasništva sredstva na drugi subjekt. Ako Društvo ne prenese i zadrži suštinski sve rizike i povrte od vlasništva i zadrži kontrolu nad finansijskom imovinom, Društvo nastavlja da priznaje finansijsku imovinu.

**PIVARA TUZLA D.D. TUZLA  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE  
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2014.**

---

**3. SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)**

**3.13 Finansijske obaveze**

Ostale finansijske obaveze, uključujući i obaveze po kreditima, se početno priznaju po fer vrijednosti, umanjenoj za transakcijske troškove. Ostale finansijske obaveze su naknadno mjerene po amortiziranom trošku koristeći metodu efektivne kamatne stope.

Metoda efektivne kamate je metoda izračunavanja troškova amortizacije finansijske obaveze i određivanja troška kamate za relevantni period. Efektivna kamatna stopa je stopa koja tačno diskonтуje procijenjena buduća plaćanja u gotovini kroz očekivano trajanje finansijske obaveze, ili, gdje je to moguće, u kraćem periodu.

**Prestanak priznavanja finansijske obaveze**

Društvo prestaje priznavati finansijsku obavezu kada, i samo kada, su obaveze Društva prestale, otkazane ili ističu.

**4. KLJUČNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE I PRETPOSTAVKE**

Kod primjene računovodstvenih politika, opisanih u Napomeni 3, Uprava Društva donosi odluke, te daje procjene i pretpostavke koje utiču na iznose imovine i obaveza, koji se ne mogu izvesti iz ostalih izvora. Procjene i pretpostavke zasnivaju se na prijašnjem i ostalim relevantnim faktorima. Stvarni iznosi mogu se razlikovati od procijenjenih. Procjene i pretpostavke se stalno preispituju. Izmjene knjigovodstvenih procjena priznaju se u periodu izmjene ukoliko se odnose samo na taj period, ili u periodu izmjene i budućim periodima ukoliko izmjena utiče na tekući i buduće periode.

**4.1 Ključni izvori procjene neizvjesnosti**

Slijedeće su ključne pretpostavke koje se odnose na budućnost i ostali ključni izvori procjene neizvjesnosti na datum bilansa stanja, koji imaju značajan rizik uzrokovanja materijalnog usklađivanja knjigovodstvene vrijednosti sredstava i obaveza u narednoj finansijskoj godini.

**Vijek trajanja nekretnina, postrojenja i opreme**

Kao što je opisano u Napomeni 3, Društvo pregleda procijenjeni vijek trajanja nekretnina, postrojenja i opreme na kraju svakog godišnjeg izvještajnog perioda.

**PIVARA TUZLA D.D. TUZLA**  
**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2014.**

---

**5. PRIHODI OD PRODAJE**

Prihodi od prodaje koje je ostvarilo Društvo su kako slijedi:

	2014. KM 000	2013. KM 000
Pivo	19.467	17.401
Mineralna voda i drugi proizvodi	2.701	2.826
Prihodi od prodaje trgovачke robe	762	811
Količinski rabat na prodane proizvode	(2.606)	(2.032)
<b>UKUPNO</b>	<b>20.324</b>	<b>19.006</b>

**6. TROŠKOVI PRODATIH PROIZVODA**

	2014. KM 000	2013. KM 000
Proizvodni materijal, otpis sitnog inventara i ambalaže	6.831	6.448
Amortizacija	2.584	2.812
Bruto plaće i ostali troškovi zaposlenih	1.600	1.620
Energija	1.576	1.614
Održavanje	97	166
Ostali troškovi	553	403
<i>Troškovi perioda</i>	<i>13.241</i>	<i>13.063</i>
Smanjenje/(povećanje) zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda na početku i kraju godine	68	(134)
<b>UKUPNO</b>	<b>13.309</b>	<b>12.929</b>

**7. OSTALI PRIHODI**

	2014. KM 000	2013. KM 000
Otpis obaveza za kamate od NLB Ljubljanska banka d.d. Ljubljana po izvršenom reprogramu (Napomena 24)	47	-
Otpis obaveza za zatezne kamate od NLB Leasing d.o.o. Sarajevo po izvršenom reprogramu (Napomena 25)	39	-
Prihodi od naplate šteta osiguranja	33	38
Prihodi od zakupnina	23	13
Prihodi od prodaje materijala i ambalaže	13	40
Viškovi zaliha	5	11
Dobici od prodaje materijalne imovine	1	9
Donacije	-	20
Ostali poslovni prihodi	41	86
<b>UKUPNO</b>	<b>202</b>	<b>217</b>

**PIVARA TUZLA D.D. TUZLA**  
**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2014.**

---

**8. OPŠTI I ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI**

	2014. KM 000	2013. KM 000
Bruto plaće i ostali troškovi zaposlenih	1.974	2.011
Troškovi propagande	1.796	1.456
Troškovi energije	413	403
Amortizacija	186	63
Bankarske usluge	48	48
Ostalo	1.228	1.550
<b>UKUPNO</b>	<b>5.645</b>	<b>5.531</b>

**9. OSTALI RASHODI**

	2014. KM 000	2013. KM 000
Rashodi iz ranijih perioda	201	219
Utrošene sirovine i materijal	166	176
Kalkulativni otpis rezervnih dijelova	106	116
Dodatno utvrđene obaveze za poreze i akcize*	85	-
Troškovi prodaje i rashodovanja sirovina i materijala	53	11
Gubici od umanjenja potraživanja (Napomene 19 i 21)	4	6
Ostali rashodi	25	29
<b>UKUPNO</b>	<b>641</b>	<b>558</b>

\* Društvo je primilo rješenje Porezne uprave FBiH za dodatno utvrđene obaveze za poreze i akcize za period od 2009. do septembra 2014. godine. Obaveze se odnose na glavni dug od 64.458 KM i kamatu od 20.722 KM.

**10. FINANSIJSKI RASHODI**

	2014. KM 000	2013. KM 000
Kamate po kreditima i finansijskom najmu	1.426	1.406
Zatezne kamate po osnovu obaveza za poreze i akcize	112	232
Ostale zatezne kamate	18	142
<b>UKUPNO</b>	<b>1.556</b>	<b>1.780</b>

**PIVARA TUZLA D.D. TUZLA  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE  
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2014.**

---

**11. POREZ NA DOBIT**

Porez na dobit u zemlji obračunava se po stopi od 10%, koja se primjenjuje na procijenjenu oporezivu dobit za godinu. Usklađenje poreza na dobit za godinu s dobiti iskazanom u bilansu uspjeha je kako slijedi:

	2014. KM 000	2013. KM 000
<b>Gubitak prije oporezivanja</b>	<b>(1.121)</b>	<b>(2.107)</b>
Ostali porezno nepriznati rashodi	899	715
<b>Osnovica za obračun poreza na dobit</b>	<b>(222)</b>	<b>(1.392)</b>
Porez na dobit u zemlji po stopi od 10%	-	-
<b>Obaveza za porez na dobit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**12. ZARADA PO DIONICI**

	2014. KM 000	2013. KM 000
<b>Gubitak za godinu</b>	<b>(1.121)</b>	<b>(2.107)</b>
Ponderisani prosječni broj redovnih dionica za izračunavanje dobiti po dionici u hiljadama komada	1.400	1.400
<b>Zarada po dionici KM</b>	<b>(0,80)</b>	<b>(1,50)</b>

**PIVARA TUZLA D.D. TUZLA**  
**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2014.**

---

**13. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA**

	Zemljište KM 000	Zgrade KM 000	Postrojenja i oprema KM 000	Investicije u toku KM 000	Ukupno KM 000
<b>Nabavna vrijednost</b>					
<b>Na dan 1. januara 2013.</b>	<b>1.389</b>	<b>17.234</b>	<b>50.118</b>	<b>147</b>	<b>68.888</b>
Povećanja	-	-	-	325	325
Prijenos sa/na	-	10	113	(123)	-
Rashodovanja	-	-	(365)	-	(365)
<b>Na dan 31. decembra 2013.</b>	<b>1.389</b>	<b>17.244</b>	<b>49.866</b>	<b>349</b>	<b>68.848</b>
Povećanja	-	-	-	716	716
Prijenos sa/na	-	8	609	(617)	-
Rashodovanja	-	-	(6)	(2)	(8)
<b>Na dan 31. decembra 2014.</b>	<b>1.389</b>	<b>17.252</b>	<b>50.469</b>	<b>446</b>	<b>69.556</b>
<b>Ispravka vrijednosti</b>					
<b>Na dan 1. januara 2013.</b>	-	<b>8.634</b>	<b>29.812</b>	-	<b>38.446</b>
Amortizacija za godinu	-	418	2.430	-	2.848
Rashodovanja	-	-	(365)	-	(365)
<b>Na dan 31. decembra 2013.</b>	-	<b>9.052</b>	<b>31.877</b>	-	<b>40.929</b>
Amortizacija za godinu	-	418	2.344	-	2.762
Rashodovanja	-	-	(6)	-	(6)
<b>Na dan 31. decembra 2014.</b>	-	<b>9.470</b>	<b>34.215</b>	-	<b>43.685</b>
<b>Neotpisana vrijednost</b>					
<b>Na dan 31. decembra 2014.</b>	<b>1.389</b>	<b>7.782</b>	<b>16.254</b>	<b>446</b>	<b>25.871</b>
<b>Na dan 1. januara 2014.</b>	<b>1.389</b>	<b>8.192</b>	<b>17.989</b>	<b>349</b>	<b>27.919</b>

Građevine Društva sadašnje vrijednosti 6.501 hiljada KM, zemljište sadašnje vrijednosti 1.253 hiljada KM i oprema sadašnje vrijednosti 1.362 hiljada KM su založeni kao osiguranje kredita odobrenih od strane Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana, Raiffeisen Bank BH d.d. Sarajevo i Moja banka d.d. Sarajevo (Napomene 22 i 25).

**PIVARA TUZLA D.D. TUZLA**  
**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2014.**

---

**14. NEMATERIJALNA IMOVINA**

	Nematerijalna imovina KM 000	Imovina u pripremi KM 000	Ukupno KM 000
<u>Nabavna vrijednost</u>			
<b>Na dan 1. januara 2013.</b>	164	39	203
Povećanja	-	-	-
Prijenos sa/na	39	(39)	-
Rashodovanja	(1)	-	(1)
<b>Na dan 31. decembra 2013.</b>	<b>202</b>	-	<b>202</b>
Povećanja	-	438	438
<b>Na dan 31. decembra 2014.</b>	<b>202</b>	<b>438</b>	<b>640</b>
<u>Ispravka vrijednosti</u>			
<b>Na dan 1. januara 2013.</b>	140	-	140
Amortizacija za godinu	27	-	27
Rashodovanja	(1)	-	(1)
<b>Na dan 31. decembra 2013.</b>	<b>166</b>	-	<b>166</b>
Amortizacija za godinu	8	-	8
<b>Na dan 31. decembra 2014.</b>	<b>174</b>	-	<b>174</b>
<u>Neotpisana vrijednost</u>			
<b>Na dan 31. decembra 2014.</b>	<b>35</b>	<b>438</b>	<b>466</b>
<b>Na dan 1. januara 2014.</b>	<b>36</b>	-	<b>36</b>

Nematerijalna imovina u pripremi se odnosi na izdatke nastale u vezi sa analizom informacionog sistema i rekonstrukcije kompletног poslovanja Društva u okviru programa restrukturiranja Društva od kojeg Društvo očekuje generiranje koristi u dugom roku.

**15. POTRAŽIVANJA PO DUGOROČNIM KREDITIMA**

	31.12.2014. KM 000	31.12.2013. KM 000
Potraživanja od radnika po datim dugoročnim kreditima za sanaciju stambenih objekata sa rokom otplate od 2 do 20 godina i kamatnom stopom od 2% do 3% godišnje.	68	85
<i>Manje: Tekuće dospijeće datih dugoročnih kredita</i>	(16)	(29)
<b>UKUPNO</b>	<b>52</b>	<b>56</b>

**16. ULAGANJA**

Ulaganja u iznosu od 7 hiljada KM odnose se na ulaganja uknjižena po Rješenju Kantonalne agencije za privatizaciju, a po osnovu vlasništva u kapitalu Tuzlanske televizije d.o.o. Tuzla. Procenat vlasništva u navedenom pravnom licu iznosi 2,97% (Napomena 7).

**PIVARA TUZLA D.D. TUZLA**  
**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2014.**

---

**17. POTRAŽIVANJA PO KRATOROČNIM KREDITIMA**

	31.12.2014. KM 000	31.12.2013. KM 000
Sarajevska pivara d.d. – beskamatni zajam sa dospijećem do 13. oktobra. 2015.	292	-
Sarajevska pivara d.d. – beskamatni zajam sa dospijećem do 30. decembra 2015.	80	-
Tekuće dospijeće datih dugoročnih kredita (Napomena 14)	16	29
<b>UKUPNO</b>	<b>388</b>	<b>29</b>

**18. ZALIHE**

	31.12.2014. KM 000	31.12.2013. KM 000
Sirovine	1.736	1.889
Povratna ambalaža	836	1.087
Proizvodnja u toku	657	627
Gotovi proizvodi	451	548
Trgovačka roba	80	103
<b>UKUPNO</b>	<b>3.760</b>	<b>4.254</b>

**19. POTRAŽIVANJA OD KUPACA**

	31.12.2014. KM 000	31.12.2013. KM 000
AS d.o.o. Tešanj	132	-
Marketi trgovinsko društvo d.d. Sarajevo	96	4
Bedros d.o.o. Gornji Rahić	96	8
Fam 3 d.o.o. Lukavac	59	4
King d.o.o. Lukavac	58	122
Sumnjiva i sporna potraživanja	358	254
Ostali	953	1.007
<b>UKUPNO</b>	<b>1.752</b>	<b>1.399</b>

Promjene na ispravci vrijednosti potraživanja od kupaca mogu se prikazati kako slijedi:

	31.12.2014. KM 000	31.12.2013. KM 000
<b>Stanje 1. januara</b>	-	-
Povećanje ispravke vrijednosti (Napomena 9)	-	6
Otpis	-	(6)
<b>Stanje 31. decembra</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Prosječan period naplate potraživanja od kupaca je 28 dana (2013. – 36). Kamata se ne obračunava na potraživanja od kupaca u kašnjenju.

**PIVARA TUZLA D.D. TUZLA**  
**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2014.**

---

**20. POTRAŽIVANJA ZA DATE AVANSE**

	31.12.2014. KM 000	31.12.2013. KM 000
CMM Austria – avans za nabavku opreme	232	-
Vagafruit d.o.o.	-	38
Ostali	27	4
<b>UKUPNO</b>	<b>259</b>	<b>42</b>

**21. OSTALA POTRAŽIVANJA**

	31.12.2014. KM 000	31.12.2013. KM 000
Potraživanja od države	31	30
Unaprijed plaćeni troškovi osiguranja	23	1
Ostalo	13	36
<b>UKUPNO</b>	<b>67</b>	<b>67</b>

Promjene na ispravci vrijednosti potraživanja od kupaca mogu se prikazati kako slijedi:

	31.12.2014. KM 000	31.12.2013. KM 000
<b>Stanje 1. januara</b>	-	-
Povećanje ispravke vrijednosti (Napomena 9)	4	-
Otpis	(4)	-
<b>Stanje 31. decembra</b>	-	-

**22. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI**

	31.12.2014. KM 000	31.12.2013. KM 000
Namjenski depozit za garanciju – Moja banka d.d. Sarajevo	57	57
Transakcioni računi kod banaka	34	15
Blagajna	3	5
<b>UKUPNO</b>	<b>94</b>	<b>77</b>

**PIVARA TUZLA D.D. TUZLA**  
**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2014.**

---

**23. DIONIČKI KAPITAL**

	31.12.2014. KM 000	31.12.2013. KM 000
1.400.376 redovnih dionica svaka nominalne vrijednosti 10,45 KM	14.634	14.634

Društvo ima jednu klasu redovnih dionica koje ne daju pravo na fiksni prihod. Struktura dioničkog kapitala može se prikazati kako slijedi:

	% učešća	31.12.2014. KM 000	% učešća	31.12.2013. KM 000
ZIF "Naprijed" d.d. Sarajevo	24,99	3.657	10,64	1.557
Sarajevska pivara d.d. Sarajevo	18,88	2.763	18,88	2.763
ZIF „BIG – investiciona grupa“ d.d. Sarajevo	11,14	1.630	11,15	1.632
Lider press d.o.o. Sarajevo	9,48	1.387	13,06	1.911
Raiffeisen bank d.d. BiH	6,92	1.013	6,92	1.013
OIF LILIJUM BALANCED	5,62	822	2,04	298
OIF LILIJUM GLOBAL	4,31	631	4,31	631
ZIF "Bosfin" d.d. Sarajevo	-	-	5,42	793
ZIF „Prof-plus“ d.d. Sarajevo	-	-	5	732
Ostali dioničari	18,66	2.731	22,58	3.304
<b>UKUPNO</b>	<b>100</b>	<b>14.634</b>	<b>100</b>	<b>14.634</b>

**24. OBAVEZE ZA DUGOROČNE KREDITE**

	31.12.2014. KM 000	31.12.2013. KM 000
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana	7.763	7.015
Sarajevska pivara d.d. Sarajevo	1.759	-
Moja banka d.d. Sarajevo	861	446
Manje: Tekuće dospjeće dugoročnih kredita	(581)	(1.601)
<b>Ukupno dugoročni krediti</b>	<b>9.802</b>	<b>5.860</b>
Kredit dospijeva na naplatu kako slijedi:		
U roku od godine dana	581	1.601
U drugoj godini	208	1.077
Od treće do uključivo pete godine	1.419	2.363
Nakon pet godina	8.175	2.420
<i>Minus: (Tekuće dospjeće dugoročnih kredita (Napomena 27)</i>	<i>(581)</i>	<i>(1.601)</i>
<b>UKUPNO</b>	<b>9.802</b>	<b>5.860</b>

Dana 25. aprila 2007. godine Društvo je potpisano ugovor o dugoročnom kreditu sa Novom Ljubljanskim bankom d.d. Ljubljana u iznosu od 9.511.978 KM na period od 10 godina i 12 mjeseci grace perioda. Kamatna stopa po navedenom kreditu je bila Euribor + 4% p.a. Namjena kredita je bila refinansiranje dugoročnih obaveza. U toku 2014. godine je potписан Aneks na ugovor sa NLB d.d. Ljubljana prema kojem je dio duga po kamati pripisan glavnici, promijenjena je dinamika otplate, te je prolongiran rok povrata kredita do 29. decembra 2023. godine, a ugovoren je i nova kamatna stopa koja iznosi 6-M Euribor + 3,25% u toku grace perioda, odnosno 6-M Euribor + 4,5% do konačnog roka otplate. Osiguranje kredita su nekretnine i oprema Društva (Napomena 13).

Moja banka d.d. Sarajevo je društvu odobrila sredstva u svrhu finansiranja obrtnih sredstava na period od 2 do 5 godina uz kamatnu stopu od 8,5% pa. Kao instrument osiguranja naplate Društvo je založilo poslovni objekat punionicu boca procijenjene vrijednosti 6.532 hiljade KM (Napomena 13).

**PIVARA TUZLA D.D. TUZLA**  
**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2014.**

---

**25. OBAVEZE PO DUGOROČNOM FINANSIJSKOM NAJMU**

	<b>31.12.2014. KM 000</b>	<b>31.12.2013. KM 000</b>
NLB Leasing d.o.o. Sarajevo	13.443	13.339
<i>Podzbir:</i>	<i>13.443</i>	<i>13.339</i>
Dugoročni leasing dospijeva na naplatu kako slijedi:		
U roku od godinu dana	-	1.776
U drugoj godini	529	1.289
Od treće do uključivo pete godine	3.457	4.362
Nakon pet godina	9.457	5.912
<i>Manje:</i> iznosi koji dospjevaju na naplatu u roku od 12 mjeseci	<i>-</i>	<i>(1.776)</i>
<b>UKUPNO</b>	<b>13.443</b>	<b>11.563</b>

Svrha finansijskog najma jeste finansiranje nabavki opreme. Prvobitno su ugovori odobreni na period od 60 do 120 mjeseci. Početkom 2012. godine Društvo je izvršilo reprogram obaveza, prema kojem je izmjenjena dinamika otplate. U toku 2014. godine je potpisana Aneks 1 Ugovora o reprogramu, kojim su obaveze reprogramirane na period od 120 mjeseci, sa 24 mjeseca grace perioda. Krajnji rok povrata je 23. juni 2026. godine, a kamatna stopa je 6-M Euribor + 3,25% u toku grace perioda, odnosno 6-M euribor+4,5% u preostalom periodu otplate.

**26. OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA**

	<b>31.12.2014. KM 000</b>	<b>31.12.2013. KM 000</b>
Alpla BH d.o.o.	288	502
Slavonija Slad	250	420
Nasko d.o.o.	218	412
Ostali	1.268	1.631
	2.024	2.965
<i>Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu</i>	<i>536</i>	<i>717</i>
<b>UKUPNO</b>	<b>2.560</b>	<b>3.682</b>

Prosječan period plaćanja obaveza prema dobavljačima je 67 dana (2013. - 108 dan). Društvo ne plaća kamatu na dopjeli, a neplaćene obaveze prema dobavljačima.

**PIVARA TUZLA D.D. TUZLA**  
**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2014.**

---

**27. OBAVEZE PO KRATKOROČNIM KREDITIMA**

	Dospijeće	Kamatna stopa %	31.12.2014. KM 000	31.12.2013. KM 000
Moja banka d.d. Sarajevo	oktobar 2015.	8,5% - 9,5% p.a.	565	1.285
Raiffeisen Bank BH d.d. Sarajevo	novembar 2015.	8,25% p.a. 2,7% - 2,8%	138	234
Euromaster d.o.o. Brčko	mart 2015.	mjesečno	300	-
Bor banka dd Sarajevo	mart 2015.	7% p.a.	288	-
Sarajevska pivara d.d.	juni 2015.	-	236	-
Obaveze prema fizičkom licu	mart 2014.	4% mjesečno	-	400
Bingo Export – Import d.o.o. Tuzla Tkuće dospijeće dugoročnih kredita (Napomena 21)	31. decembar 2014.	4% mjesečno	-	240
			581	1.601
<b>UKUPNO</b>			<b>2.108</b>	<b>3.760</b>

**28. OBAVEZE ZA PRIMLJENE AVANSE**

	31.12.2014. KM 000	31.12.2013. KM 000
Nasko d.o.o. Gračanica	74	-
Bingo d.o.o. Tuzla	16	-
Farex d.o.o. Tešanj	14	11
AS d.o.o.	-	45
Aden Export-Import d.o.o.	-	16
Ostali	12	22
<b>UKUPNO</b>	<b>116</b>	<b>94</b>

**29. OSTALE OBAVEZE**

	31.12.2014. KM 000	31.12.2013. KM 000
Obaveze za kamate	32	992
Obaveze za akcize	326	391
Obaveze za plate	163	346
Obaveze za doprinose i poreze na plaće	189	224
Obaveze za članarine i druge naknade	104	163
Obaveze za porez na dodatu vrijednost	103	144
Obaveze za dividendu	100	100
Obaveze za zatezne kamate na poreze i akcize	21	27
Ostalo	56	50
<b>UKUPNO</b>	<b>1.094</b>	<b>2.437</b>

**PIVARA TUZLA D.D. TUZLA  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE  
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2014.**

---

**30. POTENCIJALNE OBAVEZE**

Na dan 31. decembra 2014. godine protiv Društva je vođeno nekoliko sudskih sporova u ukupnom iznosu od 57 hiljadu KM koji su po procjeni Uprave neosnovani i za koje se očekuje rješenje u korist Društva.

**31. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA**

Do datuma naše revizije, po izjavi Uprave, nisu postojali događaji niti transakcije koji bi u značajnoj mjeri uticali na finansijske izvještaje Društva na dan 31. decembra 2014. godine.

**32. ISPLATE ČLANOVIMA UPRAVE I DIREKTORIMA**

Članovima Uprave i drugim osobama na ključnim rukovodećim položajima isplaćene su tokom godine sljedeće naknade:

	<b>2014. KM 000</b>	<b>2013. KM 000</b>
Bruto plaće članova Uprave	142	180
Naknade članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju	27	27
<b>UKUPNO</b>	<b>169</b>	<b>207</b>

**33. FINANSIJSKI INSTRUMENTI**

***Upravljanje kapitalom***

Društvo upravlja kapitalom na način da omogući nastavak poslovanja i maksimizira povrat vlasnicima nalazeći optimalni odnos duga i kapitala. Finansijska struktura Društva uključuje primljene i date kredite, ulaganja, novac i novčane ekvivalente te ukupni kapital Društva.

***Koeficijent zaduženosti***

Uprava prati strukturu izvora finansiranja na mjesecnoj osnovi. Kao dio ovog praćenja, Uprava uzima u obzir trošak finansiranja i rizike povezane sa svakom od klase izvora finansiranja.

Koeficijent zaduženosti na kraju godine može se prikazati kako slijedi:

	<b>31.12.2014. KM 000</b>	<b>31.12.2013. KM 000</b>
Primljeni krediti (i)	25.353	22.959
Novac i novčani ekvivalenti	(94)	(77)
<i>Neto dug</i>	25.259	22.882
Kapital (ii)	3.593	4.714
<b>Neto koeficijent zaduženosti</b>	<b>7,03</b>	<b>4,85</b>

(i) Primljeni krediti obuhvataju kratkoročne kredite, kao što je navedeno u Napomenama 21, 22 i 24  
(ii) Kapital uključuje ukupan kapital i rezerve Društva.

***Značajne računovodstvene politike***

Detalji značajnih računovodstvenih politika i usvojenih metoda, uključujući i kriterije za priznavanje, na osnovu mjerenja i na osnovu toga koji su prihodi i troškovi priznati, u pogledu na svaku od klase finansijske imovine, finansijskih obaveza i vlasničkih instrumenata objavljeni su u Napomeni 3 ovih finansijskih izvještaja.

**PIVARA TUZLA D.D. TUZLA**  
**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2014.**

---

**34. FINANSIJSKI INSTRUMENTI (NASTAVAK)**

**Kategorije finansijskih instrumenata**

	<b>31.12.2014. KM 000</b>	<b>31.12.2013. KM 000</b>
<b>Finansijska imovina</b>		
Krediti i potraživanja (uključujući novac i novčane ekvivalente)	2.301	1.603
Ulaganja raspoloživa za prodaju	7	7
<b>Finansijske obaveze</b>		
Po amortiziranom trošku	29.007	26.424

**Ciljevi upravljanja finansijskim rizikom**

Uprava Društvu nadgleda i upravlja finansijskim rizikom koji se odnose na poslovanje Društva analizirajući izloženost po stepenu i uticaju rizika. Ovi rizici uključuju tržišni rizik (uključujući rizik valute, rizik kamatne stope na fer vrijednost, i rizik cijene), kreditni rizik, rizik likvidnosti i rizik kamatne stope na novčani tok.

**Tržišni rizik**

Uslijed svojih aktivnosti Društvo je izloženo primarno finansijskim rizicima promjena kurseva stranih valuta te promjena kamatnih stopa. Izloženosti tržišnom riziku se analiziraju pomoću analize osjetljivosti. Nije bilo promjena u izloženosti Društva tržišnom riziku ili načinu na koji Društvo upravlja i mjeri taj rizik.

**Upravljanje rizikom strane valute**

Po mišljenju Uprave, Društvo nije izloženo riziku promjene kursa strane valute, obzirom da se sve transakcije u stranim valutama obavljaju u EURima, a u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine KM je fiksno vezana za EUR. Izmjena kursa bi zahtijevala izmjenu zakona i usvajanje od Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

**Upravljanje kamatnim rizikom**

Društvo je izloženo kamatnom riziku po osnovu ugovora o kreditu potpisanih sa Novom Ljubljanskim bankom d.d., Raiffeisen bankom BH d.d. i Mojom bankom d.d. Sarajevo, i ugovora o leasingu potpisanim sa NLB leasingom d.o.o. Tuzla, jer posuđuje sredstva po varijabilnoj kamatnoj stopi.

**Analiza osjetljivosti kamatne stope**

Analiza efekata promjene kamatne stope urađena je za finansijske instrumente za koje je Društvo izloženo kamatnom riziku na datum bilansa stanja. Za promjenjive kamatne stope analiza je urađena pod pretpostavkom da je nepodmiren iznos obaveza na dan bilansa stanja bio nepodmiren čitavu godinu. Promjena stope od 50 baznih jedinica (0,5%) koristi se za potrebe internog izvještavanja Upravi o riziku kamatnih stopa i predstavlja procjenu Uprave razumno mogućih promjena kamatnih stopa.

U slučaju povećanja, odnosno smanjenja kamatnih stopa za 50 baznih jedinica (0,5%), a da su sve ostale varijable ostale nepromijenjene:

- gubitak za godinu koja je završila 31. decembra 2014. godinu bi se povećao/smanjio za iznos od 71 hiljada KM (2013.; 112 hiljada KM), po osnovu izloženosti kamatnom riziku. Ovo se uglavnom može pripisati izloženosti Društva kamatnim stopama na zajmovima sa promjenjivim kamatnim stopama.

**PIVARA TUZLA D.D. TUZLA  
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE  
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2014.**

---

**34. FINANSIJSKI INSTRUMENTI (NASTAVAK)**

***Upravljanje kreditnim rizikom***

Kreditni rizik se odnosi na rizik da druga strana neće ispuniti svoje ugovorne obaveze što će rezultirati finansijskim gubitkom Društva. Društvo je usvojilo politiku da posluje samo sa kreditno pouzdanim strankama i da obezbijedi dovoljno kolaterala, gdje se pokaže kao potrebno, kao sredstvo za umanjenje rizika i finansijskih gubitaka.

Izloženost Društva i kreditni rejting klijenata se stalno nadgledaju, a ukupna vrijednost zaključenih transakcija je razdijeljena između odobrenih klijenata. Kreditna izloženost kontrolira se ograničenjima klijenata koje godišnje pregleda i odobrava Uprava.

***Upravljanje rizikom likvidnosti***

Društvo upravlja ovim rizikom održavanjem adekvatnih rezervi, kreditima od strane banaka kao i ostalim izvorima finansiranja, time što konstantno nadgleda prognozirane i stvarne novčane tokove i uspoređuje profile dospijeća finansijske imovine i obaveza.

**Tabele za kamatni rizik i rizik likvidnosti**

Slijedeća tabela detaljno prikazuje preostala ugovorena dospijeća Društva za nederivativne finansijske obaveze. Tabela je načinjena na osnovu nediskontiranih novčanih tokova finansijskih obaveza na osnovu najranijeg datuma na koji se od Društva može tražiti da plati.

***Dospijeće nederivativnih finansijskih obaveza***

	Ponderisana prosječna kamatna stopa %	Do 1 mjeseca KM 000	1 - 6 mjeseci KM 000	6 - 12 mjeseci KM 000	1 - 5 godina KM 000	Preko 5 godina KM 000	Ukupno KM 000
<b>31. decembar 2014.</b>							
Beskamatno Instrumenti fiksne kamatne stope	18,07%	-	2.225	2.016	-	1.759	6.000
Instrumenti variabilne kamatne stope	-	73	577	67	-	-	717
<b>Ukupno</b>	<b>3,75%</b>	<b>-</b>	<b>635</b>	<b>667</b>	<b>8.943</b>	<b>18.913</b>	<b>29.158</b>
<b>31. decembar 2013.</b>							
Beskamatno Instrumenti fiksne kamatne stope	-	4.601	640	-	-	-	5.241
Instrumenti variabilne kamatne stope	48%	261	428	-	-	-	689
<b>Ukupno</b>	<b>5,20%</b>	<b>1.731</b>	<b>1.989</b>	<b>2.303</b>	<b>11.993</b>	<b>9.133</b>	<b>27.149</b>

Sljedeća tabela detaljno prikazuju preostala ugovorena dospijeća Društva za nederivativnu finansijsku imovinu. Tabela je načinjena na osnovu nediskontiranih novčanih tokova finansijske imovine uključujući i kamate na tu imovinu koje će biti zarađene osim na sredstva za koja Društvo očekuje da će se novčani tok pojaviti u drugom periodu.

**PIVARA TUZLA D.D. TUZLA**  
**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
**ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2014.**

---

**34. FINANSIJSKI INSTRUMENTI (NASTAVAK)**

**Dospijeće nederivativne finansijske imovine**

Ponderisana kamatna stopa %	Do 1 mjesec KM 000	1 - 6 mjeseci KM 000	6 -12 mjeseci KM 000	1 - 5 godina KM 000	Preko 5 godina KM 000	Ukupno KM 000
<b>31. decembar 2014.</b>						
Beskamatno	1.890	23	388	-	-	2.301
Instrumenti po fiksnoj kamatnoj stopi	2%	2	7	7	-	16
<b>Ukupno</b>	<b>1.892</b>	<b>30</b>	<b>395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.317</b>
<b>31. decembar 2013.</b>						
Beskamatno	1.518	-	-	-	7	1.525
Instrumenti po fiksnoj kamatnoj stopi	2%	2	12	15	56	85
<b>Ukupno</b>	<b>1.520</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>56</b>	<b>7</b>	<b>1.610</b>

**Fer vrijednost finansijskih instrumenata**

Fer vrijednost finansijskih sredstava i finansijskih obaveza određuje se na slijedeći način:

- Fer vrijednost finansijskih sredstava i finansijskih obaveza sa standardnim uslovima i kojima se trguje na aktivnim likvidnim tržištima se određuje referiranjem na kotirane tržišne cijene.
- Fer vrijednost ostalih finansijskih sredstava i finansijskih obaveza (ne uključujući derivativne instrumente) se određuje u skladu sa generalno prihvaćenim modelima određivanja cijena na osnovu analize diskontiranog novčanog toka korištenjem cijena iz vidljivih postojećih tržišnih transakcija i kvota dilera za slične instrumente.